

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 78/21

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 239,74,79

Mjesto i datum: Nikšić, 25.10.2021. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19)
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**Isporuka i ugradnja ventila na odcjepu za kućne agregate, senzori i mjerači
protoka**

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

1. POZIV ZA NADMETANJE¹

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
 - 2.1. Vrsta postupka,
 - 2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
 - 2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke²,
 - 2.4. Način nabavke:
 - Cjelina, po partijama,
 - Zajednička nabavka,
 - Centralizovana nabavka,
 - 2.5. Posebni oblik nabavke:
 - Okvirni sporazum,
 - Dinamički sistem nabavki,
 - Elektronska aukcija,
 - Elektronski katalog,
 - 2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
 - 2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 - 2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
 - 2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
 - 2.10. Rok važenja ponude,
 - 2.11. Garancija ponude

2.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE³

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

2.2. BITNA NAPOMENA ZA SAČINJAVANJE FINANSIJSKOG DIJELA PONUDE

Finansijski dio ponude ponuđači sačinjavaju na način što iskazuju cijenu za svaku stavku tehničke specifikacije koja je objavljena na ESJN, a u skladu sa uputstvom za mašinske i elektro radove, kao i skicama koje zainteresovanim licima dajemo na uvid u nastavku:

¹ Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

² U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim informacijama;

³ Podatke iz tačke 2.1 Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

1. Uputstvo za mašinske radove

U HE Perućica sopstvena potrošnja se obezbjeđuje angažovanjem dvije "kućne mašine" (KM_1 i KM_2) svaka instalisane snage po 1000kVA. Sa odcjepa prvog i drugog cjevovoda, KM se snabdijevaju vodom. Predmetni radovi se odnose na ugradnju 4 elektromotorno upravljana ventila i 2 elektromagnetna mjerača protoka (EFM). Ventili se ugrađuju na odcjepu za kućne mašine sa prvog i drugog cjevovoda a EFM na sabirne cijevi od prve i druge KM (skica 2). Postojeće sabirne cijevi se raskidaju na poziciji ugradnje EFM-a gdje se zavaruju prirubnice DN250 PN63 a kasnije vrši montaža EFM-a. Zbog izraženih vibracija samo senzor od EFM se ugrađuje na sabirnim cijevima dok se kontroler postavlja na zidu odmah iznad senzora.

Na skici 1 (pozicija 4) izvršena je nestandardna ugradnja ventila. Potrebno je na sabirnoj cijevi izvršiti izmjenu prirubnice (nova prirubnica u skladu sa DIN EN 1092-1 PN 100 Typ 11) na način kako je prikazano na skici 3. Neophodno je izvršiti test zavarenih spojeva, prije punjenja cjevovoda prema EN 13480-5:2017 kao i radiografiju svih zavarenih spojeva na sabirnim cijevima (stare i nove varove). Licencirana laboratorija će napraviti izvještaj o stanju zavarenih spojeva. Potrebno je da izvođač usaglasi tehnologiju zavarivanja sa investitorom prije početka bilo kakvih radova na cjevovodu.

Koristiti zaptivni materijali (EN 1514-2) za prirubnice izrađene u skladu sa EN 1092-1 i za nazivni pritisak PN63-PN100. Izvođač će izvršiti zamjenu zaptivnog materijala na svim spojevima sabirne cijevi. Takođe, sve vijčane veze treba zamijeniti novim (dato u tehničkoj specifikaciji).

Sabirne cijevi je potrebno ispjeskariti a nakon toga izvršiti farbanje sa premazom prilagođenim uslovima za cijevne instalacije u uslovima C3 prema ISO 12944.

Zamijenjeni ventile se dislociraju na poziciju gdje ih je moguće lako transportovati (ulaz u "Račvu").

Na mjestu ugradnje ne postoje uslovi za korišćenje dizalice osim mogućnosti da se na plafonu postavi metalna konstrukcija na koju bi se kačila priručna sredstva kao pomoć pri demontaži i montaži. Takvu konstrukciju, prije upotrebe, potrebno je testirati. Ukupna težina ventila sa aktuatorom je ~ 1000kg.

Radovi se mogu izvoditi samo u periodu totalne obustave, kada su cjevovodi ispražnjeni.

Napomena: Investitor posjeduje 1 ventil sa aktuatorom. Iz tog razloga se govori o ugradnji 4 ventila a ne o 3 kako je predviđeno nabavkom. Na postojećem ventilu biće zamijenjeno upravljanje, umjesto AM biće ugrađen AC aktuator (pozicija 3 u tehničkoj specifikaciji).

1. Uputstvo za elektro radove

Elektro radovi se odnose na izradu, ugradnju i povezivanje razvodnog ormara (RO) sa aktuatorima na ventilima i elektromagnetnim mjeracima protoka (EFM). Investitor je u okviru tehničke specifikacije (TS) dao predlog tipa i veličine ormara za koji smatra da ispunjava tražene uslove. Takođe, data je tip kontrolera sa IO modulima. Izvođač će prilikom izrade usaglasiti topologiju unutar RO sa investitorom.

Način upravljanja aktuatorom ventila je uslovljen preklopkom na samom aktuatoru (fabrička izvedba) tako da je daljinsko upravljanje sa RO moguće samo ako je preklopka na aktuatoru postavljena na „Remote control“ *1). Kada je ispunjen ovaj uslov sa panela (TP700 Comfort) će se vršiti upravljanje sa aktuatorima (ventilima). Na prednjoj strani od RO treba postaviti panel i dva havarijska tipkala za brzo zatvaranje (tipkala treba da posjeduju fizičku zaštitu od neplaniranog uključanja). Jednim tipkalom se vrši zatvaranje dva ventila koji su na istoj sabirnoj grani (skica 1 i 2, poz.5). Signali sa tipkala se uvodi preko DI modula na ET200SP CPU. Aktuatori i EFM se povezuju Profinet IO protokolom (MRP Ring) kako je prikazano na skici 4.

Napajanje RO se vrši sa postojećeg izvoda 400V razvoda elektrane (kabal 4x10mm², ~ 20m razvod udaljen od RO). Komandni napon upravljanja u RO je 24VDC.

U RO treba postaviti zaštitne osigurače i motor protektore za svaki od aktuatora (3kW svaki).

Izvođač će izvršiti montažu RO, na poziciju u mašinskoj hali koju odabere investitor kao i izvršiti sva ožičenja (energetska i signalna) od izvoda u elektrani do izvršnih organa (aktuatora i EFM-a) prema skici 4. Postoji samo jedan signalni (ethernet) kabal koji se postavlja u ring. Kabal se konektuje na prvi port Bus adaptera od ET200SP CPU, zatim preko PN coupler-a i svih izvršnih uređaja (aktuatori i EFM) do konekcije na drugi port Bus adaptera od ET200SP CPU.

Napomena: različit je tip konektora na aktuatorima (RJ45) i na EFM(M12).

Investitor u sklopu TS nije dao sve neophodne djelove za kompletiranje sadržaja u RO kao što su osigurači, tipkala, motor protektori, stezaljke, uvodnice, grijaci i sl. Izvođač će navedene troškove prikazati u TS kroz stavku „Ostali troškovi“. Svi kablovi koji se dovode do aktuatora i EFM treba da su propisno pričvršćeni i obezbijeđeni (predvidjeti kačenje kablova na plafonu).

Izvođač neće vršiti izradu softvera za ET200SP CPU i panel. Izrada softvera i povezivanje sa nadređenim sistemom je u nadležnosti investitora.


Napomena: Aktuatori dati u TS su tiristorski upravljani tako da nije potrebno predviđati kontakte za jedan ili drugi smjer upravljanja (otvaranje ili zatvaranje ventila).


*1) Nije potrebno predviđati logiku za signal jer se informacija sa aktuatora prenosi u PLC kao grupni signal.


2.1 Izrada tehničke dokumentacije


Izvodjač će nakon završenih radova investitoru isporučiti tehničku dokumentaciju izvedenog stanja kako slijedi:

- a. Topologiju razvodnog ormara sa rasporedom logičkih elemenata u dwg ili pdf formatu.
- b. Šeme razvoda, energetska i signalna, u dwg ili pdf formatu.









Dodatak A.1

8684500	Baying systems TS 8	1 Pc(s.)
2500430	SZ Connection cable, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, L: 1000 mm	1 Packing unit
4596000	TS Support strip, for TS, SE	1 Packing unit
4309000	TS Support strip, for TS, SE	1 Packing unit
8640022	VX Base/plinth with trim panel, front/rear, H: 200 mm, for W: 600 mm	1 Packing unit
2314000	SZ Support rail TS 35/7.5 to EN 60 715, for KL, KL-HD, AE, for W: 150 mm	1 Packing unit
7542000	DK Earth rail, vertical, L: 745 mm, For H: 1000 mm, For TS	1 Packing unit
2500210	SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, with earthing-pin socket	1 Packing unit
8184235	TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for WD: 1800x400 mm, Sheet steel	1 Packing unit
3105320	SK Enclosure heater, 18-20 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 45x120x46 mm	1 Packing unit
8611190	TS Lock insert for handle systems, push-button insert	1 Packing unit
3110000	SK Enclosure internal thermostat, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~	1 Packing unit
8611020	TS Comfort handle, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for lock inserts, RAL 7035	1 Packing unit
8640041	VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 400 mm	1 Packing unit

Napomena : količine u tabeli se odnosi na packing unit. Na primjeru 4596000, jedan packing unit sadrži 20 elemenata.

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE⁴

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:⁵

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 76.033,00 €;

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
- 3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

Ukoliko Izvršilac ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Ukoliko Izvršilac i Komisija za primopredaju radova ne potpišu Zapisnik o primopredaji radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvršilac je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana duže od produženog roka za izvođenje radova.

⁴ Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

⁵ Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Izvršilac će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 10% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Izvršilac će u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i Naručiocu predati polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 78/21 od 25.10.2021. godine i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **90**

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C_{\min} – najniža ponuđena cijena,

C_p – ponuđena cijena,

90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **10**.

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenih inženjera koji će rukovoditi izvođenjem mašinskih i elektro radova

- **reference ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem mašinskih radova na složenom inženjerskom objektu (5 bodova)**

Po formuli:

$$\text{Broj bodova (K}_1\text{)} = \frac{\text{broj potvrđenih referenci}}{\text{najveći broj potvrđenih referenci}} \times 5 \text{ bodova}$$

Ponuđač dostavlja potvrdu korisnika ili Investitora kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem mašinskih radova ima kvalifikacije i iskustvo u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem mašinskih radova na istim ili sličnim poslovima. Pod istim ili sličnim poslovima u ovom dijelu podrazumijevaju se poslovi na zavarivanju cijevne instalacije pritiska većeg od 10bar.

Ponuđač može angažovati najviše jednog ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem mašinskih radova.

- **reference ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem elektro radova na složenom inženjerskom objektu (5 bodova)**

po formuli:

$$\text{Broj bodova (K}_2\text{)} = \frac{\text{broj potvrđenih referenci}}{\text{najveći broj potvrđenih referenci}} \times 5 \text{ bodova}$$

Ponuđač dostavlja potvrdu korisnika ili Investitora kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem elektro radova ima kvalifikacije i iskustvo u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem elektro radova na istim ili sličnim poslovima. Pod istim ili sličnim poslovima u ovom dijelu podrazumijevaju se poslovi izrade ormara sa logičkim uređajima (plc, rtu i sl.).

Ponuđač može angažovati najviše jednog ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem elektro radova.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K₁ + K₂) će biti izabran kao prvorangirani.

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

- crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- engleski jezik za izraze koje je naručilac propisao u tehničkoj specifikaciji na engleskom jeziku.

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 25.11.2021. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 25.11.2021. godine u 10 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 25.11.2021. godine do 10 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je skraćen sa razloga što je u pitanju ponovljeni postupak javne nabavke.

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE⁶

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
- 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
- 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; ili
- 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

⁶ Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

ne

da

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja premije na osiguranje.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac), pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:⁷

1.1. Ugovorna kazna i naknada štete

Ako Izvršilac svojom krivicom bude kasnio sa izvršenjem poslova u odnosu na utvrđeni rok izvršenja Ugovora, biće dužan da plati Naručiocu ugovorenu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Obračun kazne se neće vršiti samo u slučaju opravdanih kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena od strane Naručioca u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa Ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvršioca od obaveze da završi sve poslove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po Ugovoru.

Naručilac i Izvršilac će Ugovorom isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te će se smatrati da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvršilac dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvršilačevih potraživanja za izvršene poslove koji su predmet Ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju dužan da bez odlaganja obavijesti Izvršioca.

⁷ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu poslove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih poslova, bez posebne saglasnosti Izvršioca, oduzme Izvršiocu a sve o trošku Izvršioca.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka u izvršenju poslova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne (penala), tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Izvršilac će nadoknaditi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvršenjem poslova u vezi sa Ugovorom kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvršioca.

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Ukupna odgovornost Izvršioca prema Naručiocu u vezi Ugovorom ne može preći 100% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om.

1.2. Obaveze Naručioca i Izvršioca tokom realizacije Ugovora

Izvršilac se obavezuje:

- da poslove koji su predmet Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom i tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 78/21 od 25.10.2021.g. koji su sastavni dio Ugovora;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike kao i da izvrši ljekarske preglede radnika i izvrši obuku za bezbjedan rad u VN postrojenjima;
- da obezbijedi svu pripremu za izvršenje poslova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, pomoćna sredstva za izvršenje poslova;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi poslovima na složenom inženjerskom objektu u cjelini, odnosno ovlašćene inženjera koji će rukovoditi pojedinim vrstama radova na složenom inženjerskom objektu;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvršenju poslova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima;

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni nadzor i formira Komisiju za primopredaju poslova;
- da obezbijedi Izvršiocu pravo pristupa mjestu izvršenju poslova;
- da Izvršiocu uredno plaća za izvršene poslove na način kako to bude predviđeno Ugovorom.

1.3. Stručni nadzor

Naručilac će nakon potpisivanja Ugovora Izvršiocu pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti kontrolu izvođenja radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Stručni nadzor će biti ovlašćen da kontroliše izvršenje poslova koji su predmet ovog Ugovora u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i

Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl.list CG", br. 2/2019). Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvršioca od bilo koje njegove dužnosti. Propusti u vršenju dužnosti Stručnog nadzora ne oslobađa Izvršioca od njegove obaveze i odgovornosti za izvršenje poslova koji su predmet Ugovora.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvršiocu da otkloni sve uočene nedostatke na izvršenim poslovima.

Ako Izvršilac, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvršenjem poslova koji odstupaju od ugovorenih, Stručni nadzor će obustaviti poslove Izvršioca i o tome obavijestiti Naručioca.

Izvršilac može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere prema nalazu Stručnog nadzora.

Ako se između nalaza Stručnog nadzora i Izvršioca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvršioca, a ako Izvršilac bude u pravu ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim, Izvršilac mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvršenja poslova u roku koji mu odredi Stručni nadzor, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana.

1.4. Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će imati pravo da jednostrano raskine Ugovor:

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
- Izvršilac obustavi pružanje usluga ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- Izvršilac ne produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora u slučaju produženja roka izvođenja radova;
- Izvršilac ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- Izvršiođač ne dostavi polisu osiguranja;
- Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19).

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne bude plaćao Izvršiocu u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvršilac će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni poslovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvršilac će potom biti obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvršioca koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvršioca da će njegova oprema i privremeni poslovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvršilac je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

- a) obavjesti Izvršioca o njegovim postojećim potraživanjima,
- b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvršioca sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c) odbije od Izvršilačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak poslova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvršiocu. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac će eventualnu razliku isplatiti Izvršiocu.

1.5. Lica za komunikaciju i dostavljanje dokumentacije

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa Ugovorom će biti data u pisanom obliku (što uključuje i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom ili e-mailom ugovornoj strani na adrese koje će biti navedene u Ugovoru.

1.6. Zaštita na radu i zaštita životne sredine

Izvršilac će biti odgovoran za bezbjednost mjesta rada i obezbijediće, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, biće odgovoran Izvršilac po svim osnovama.

Izvršilac će biti obavezan da preduzme sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

1.7. Ugovorni dokumenti

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Tenderska dokumentacija br. 78/21 od 25.10.2021. godine;
- Ponuda Izvršioca i
- Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

1.8. Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

14.ZAHTEJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-3330

Mjesto i datum: Nikšić, 05.10.2021. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 239,74 i 79 iz Plana javne nabavke br. 236 za 2021. godinu za nabavku usluga - Isporuka i ugradnja ventila na odcjepu za kućne agregate, senzori i mjerači protoka, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Miro Vračar

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević

Predsjedavajući Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirjana Mrdović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Milan Radović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vladimir Nikčević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragomir Blagojević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Radosav Aleksić

16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.